


DIPLOCAT

Dialòg internacionau
Connectam. Projectam. Abilitam.





Qui em?

DIPLOCAT ei un consòrci publico-privat qu'a era tòca de connectar Catalonha en encastre internacionau e facilitar er escambi de persones, idies e projèctes. DIPLOCAT (2012) ei eretèr deth Patronat Catalonha Mon (2007) e anteriorament deth Patronat Català Pro Euròpa (1982), ua entitat pionerà enes relacions catalanes damb era UE.

Eth consòrci de DIPLOCAT ei integrat per 38 membres. Aguesta ampla composicion, diuèrsa e plura, convertís DIPLOCAT en er estrument d'acompanhament adaptat de toti aqueri actors dera societat civiu de Catalonha qu'an vocacion de participar enes grani debats internacionaus. Aguesti actors hèn apòrt dera sua expertesa e es sòns coneishements entà bastir ua societat mès justa, pacifica, democratica e sostenible.



Com mos organizam?

Era pluralitat dera institucion a sòn rebat ena participacion de representants des diuèrsi membres enes organs de govèrn e de gestion de DIPLOCAT.

» Plen

Organ de govèrn superior.

» Comitat Executiu

Organ permanent d'administracion, gestion e prepausa.

» Secretaria Generau

Responsabla d'executar es decisions d'ambdús organs e de dar pos e dirigir era activitat dera institucion.

D'un autre costat, e en tot mantier era vocacion de transversalitat, DIPLOCAT compde damb un **Conselh Consultatiu** compausat per personnes de reconeishut prestigi internacionau en diuèrsi encastres.



Qué hem?


DIPLOCAT promò era connexion entre institucions e es actors publics e privadi deth païs damb eth public estrangèr entà difóner es idies, era cultura, es actius e es valors, en tot crear un dialòg continú damb eth rèste deth mon, damb era tòca de crear oportunitats, establir connexions e enfortir era confiança mutua.

Catalonha, coma actor subestatau, deu jogar un ròtle considerable en encastre globau. En plea èra numerica, es govèrns non estataus, es empreses, es universitats, es ciutats e entitats locaus, es movements sociaus e era pròpria ciutadanetat an cada viatge un ròtle mès destacat ena governança globau d'un mon interconnectat. Toti an possibilitat de connectar damb auti ciutadans de pertot deth mon. DIPLOCAT trabalhe entà facilitar e promòir aguestes connexions. En aguest sens, accompane toti es actors dera societat catalana que volgatz èster presents en l'encastre internacionau e



les ajude a arténher es sòns objectius, en tot crear, cada còp que sigue possible, espacis de collaboracion e associacion entre eri.

Es activitats de DIPLOCAT includissen dempús d'escambis de bones practiques enquia iniciatiues de projecion digitau, debats academics, jornades e seminaris, programes de visitaires o contactes damb era premsa. Ath delà, DIPLOCAT trabalhe entà reforçir es capacitats en relacions internacionaus des ciutadans, des entitats e des administracions de Catalonha, en tot autrejar borses e en tot organizar corsi de formacion, ath madeish temps que les encoratge a èster actius enes principaus iniciatiues de governança globau.



Connectar Escotar e èster escotadi

Ua part clau dera projeccion internacionau, se non era mès importanta de totes, ei era capacitat d'escotar ath public ath quau se vò hèr apòrt d'ua vision deth mon. Fòrça viatges, e coma resultat d'escotar, cau adaptar era manèra de relacionar-se damb eth mon entà arribar ath maximau d'actors influents. Catalonha deu cercar reconeisement en tot aportar valor ahijuda a problèmes compartidi e generar damb auti actors internacionaus un relat e ua estrategia comuna entà afrontar escomeses supranacionaus. Açò permeterà a Catalonha plaçar-se en prumèra linha e èster escotada en un mon globau.

Catalonha deu identificar a on pot exportar coneisement e experiéncia, enes encastres enes quaus ei o vò èster lidèr, o apréner d'auti modèls de succès entà èster mès competitiva en aquer i que non ac ei.

» Escotam qué ditz era opinion publica internacionau a prepaus de Catalonha e quini son es subjèctes que mès preocupen globaument entà generar posteriorament un dialòg constructiu.

» Incentivam er estudi e era analisi de modèls de bones practiques en exterior, ath madeish temps que promoiguem eth coneisement internacionau des sectors mès pioners del país.

» Posicionam Catalonha en debats globaus e facilitam que es entitats e era societat civiu deth país i poguen préner part e hèr-i apòrts.





Projectar Posicionar Catalonha en mon

Cau tier en compde qu'era generacion d'ua imatge publica e un corrent d'opinion positius en estrangèr incidís dirèctament en multiples nivèus, a compdar dera captacion d'entreprises e investiments enqüias escambis d'estudiants universitaris, en tot passar pera aumentacion deth torisme o era atraccion de grani eveniments culturals e esportius.


Ua des tòques de DIPLOCAT ei projectar ath mon es valors, es personnes e es institucions de Catalonha, en tot crear ligams e relacions de confiança damb era ciutadanetat e es institucions d'auti païsi. Laguens d'un mon globalizat coma aguest, era combinacion de cambiaments tecnologics e era aparicion des hilats sociaus ei ua oportunitat ahijuda entara comunicacion entre ciutadans, agents sociaus e politics. Aué en dia, era informacion se mò e arribe pertot, sense practicament limits ne frontères.

» Acompanham es entitats que vòlen èster presents ena scèna internacionau e les ajudam a trobar espacis de collaboracion entre eres, per mejan dera organizacion d'activitats conjuntes en diferenti encastres.

» Facilitam eth coneishement dirècte e de prumèra man des valors e actius de Catalonha demest aquerí que i mòstren interès o son susceptibles de transmèterles ath sòn cercle d'influéncia.

» Velham entà qu'era imatge de Catalonha que transmeten es mejans estrangèrs sigue tan curiosa coma sigue possible e auem contacte permanent damb correspondents e journalistes internacionaus.





Abilitar Fomentar era formacion e era coneishença

Era projeccio internacionau de Catalonha ei eth prètz hèt de toti e entà h'c corrèctament cau formar e capacitar tant eth personau des administracions publiques catalanes coma era societat civiu en sòn conjunt.


Multiples actors an entrat en jòc en scenari internacionau: es govèrns subestataus, es clubs esportius, es universitats, es sindicats, es ajuntaments, es entitats culturals, es empreses, entre d'auti, son es protagonistes reaus, ath delà deth mon politic, dera projeccio internacionau d'un país. Cau fomentar era formacion en relacions internacionaus dera societat catalana entà sensibilizar e migliorar era sua capacitat d'internacionalizacion.

» Aufrissem programes d'ajudes e borses adreçades ara societat civiu damb era tòca de migliorar era sua formacion e dotar-la d'ua major capacitacion entà contribuir ara internacionalizacion deth país.

» Organizam corsi de formacion en tematiques d'especiau interès damb era tòca de migliorar era capacitacion des entitats membres deth consòrci en tant qu'actors dera projeccio exteriora de Catalonha.

» Fomentam era formacion e eth coneishement des hilats sociaus coma estrument principau dera internacionalizacion, damb era idia d'aumentar-ne er usatge per part dera societat civiu e des entitats membres deth consòrci.





Qui ne hè part?

➤ Institucions publiques e organismes municipalistes

- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès
- Deputació de Barcelona
- Deputació de Tarragona
- Deputació de Girona
- Deputació de Lleida
- Consell Generau d'Aran
- Associacion Catalana de Municipis e Comarques (ACM)
- Federacion de Municipis de Catalunya (FMC)

➤ Organizacions deth sector empresariau

- Consell Generau des Crambes Oficiaus de Comèrc, Indústria e Navegacion de Catalunya
- Foment deth Trabalh Nacionau
- Micro, petita e mejana enterpresa de Catalunya (PIMEC)
- Confederacion de Cooperatives de Catalunya
- Associcacion Multisectorial d'Enterpreses (AMEC)
- Fondacion Privada d'Empresaris (FemCAT)

➤ Organizacions deth sector sociau, sindicau e esportiu

- Taula d'Entitats deth Tresau Sector Sociau de Catalunya
- Union Generau de Trabalhadors de Catalunya (UGT)
- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- FC Barcelona

➤ Universitats, escòles de negòcis e centres academics

- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat de Lleida (UDL)
- Universitat de Girona (UDG)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Universitat Ramon Llull (URL)
- Universitat Dubèrta de Catalunya (UOC)
- Universitat de Vic - Universitat Centrau de Catalunya (UVic-UCC)
- Universitat Internacionau de Catalunya (UIC)
- Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
- Institut Barcelona d'Estudis Internacionaus (IBEI)
- EADA Business School
- Barcelona School of Economics (BSE)



A prepaus de Catalunya

Catalunya, territori mediterranèu, ei ua crutzada de cultures e influéncias. Aeth catalan coma lenguapropria, que conviu en armonia damb eth castelhan e er aranés, e en dia a dia tanben i ressonen centenats d'auti idiòmes. De caractèr innovador e cosmopolita, ei ua tèrra dubèrta e d'acuelhuda, acostumada ath long dera istoria a recéber granes onades migratòries e, mès recentament, milions de toristes (14,8M eth 2022).

Damb Barcelona coma capitau e ciutat cabecièra de referència mondial, Catalunya se consolide coma airau industriau e de servicis, e ei un des grani motors economic, scientific e tecnologic deth sud d'Euròpa. Segons eth classament der fDi Magazine (Financial Times) de Hereuèr de 2023, Catalunya se tròbe entre es regions cabecières en estrategia de captacion d'inversions ena conjunta d'Euròpa, mercés ath potenciacià economic, er estil de vida, era rendabilitat, era connectivitat e er ecosistèma de creishement de negocis.




» **Airau:** 32.107 km²

Soïssa

Catalunya

Belgica




» **PIB (2021):** 244.172 millions d'EUR

Finlàndia

Catalunya

Romania




» **Poblacion:** 8 millions

Soïssa

Catalunya

Danemarc



» **Lengua:** 10 millions de parlants actius

Grèc

Catalan

Ebrèu

